

t1_yellow_2
(TMEzE1xdnkQ1kyLeMzLx6udL1gidsLHhzsD)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k5_waybel_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r2_lattice3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_orders_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. ((X0 \in X1) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X2))) \Rightarrow (m1_subset_1 X0 X2) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_orders_2 X0)) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((X2 \in k5_waybel_0 X0 X1) \Leftrightarrow (r1_orders_2 X0 X2 X1)))) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l1_orders_2 X0) \Rightarrow (\forall X1. \forall X2. (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((r2_lattice3 X0 X1 X2) \Leftrightarrow (\forall X3. (m1_subset_1 X3 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((X3 \in X1) \Rightarrow (r1_orders_2 X0 X3 X2)))))) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (r1_tarski X0 X1) \Leftrightarrow (\forall X2. (X2 \in X0) \Rightarrow (X2 \in X1)) \quad (4)$$

Theorem 1

$$\forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_orders_2 X0)) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow ((r1_tarski X2 (k5_waybel_0 X0 X1)) \Leftrightarrow (r2_lattice3 X0 X2 X1))))$$